

Svi finansijski izvještaji VETERINARSKA STANICA AD Zvornik ZVORNIK za obračunski period 01.01 - 31.12.2024. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i tumačenjima Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB)

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

BILANS USPJEHA

PRIHODI

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Ostvareni ukupan prihod u obračunskom periodu 2024. godini, iznosi: 185831. KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 59884. KM ili 47.5 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 183531. KM, što je 98.8% ukupnog prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine, poslovni prihodi imaju POVEĆANJE za 57584. KM ili 45.7 %.

P1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći prihodi su evidentirani na AOP 212 - Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu, u iznosu od 113832. KM, što je 61.3% ukupnog prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 6331. KM ili 5.9 %.

P2 -Na drugom mjestu po veličini su prihodi evidentirani na AOP 218 - Ostali poslovni prihodi, u iznosu od 46543. KM, što je 25% ukupnog prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 41131. KM ili 760 %.

P3 -Na trećem mjestu po veličini su prihodi evidentirani na AOP 204 - Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu, od 23156. KM, što je 12.5% ukupnog prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 10122. KM ili 77.7 %.

P4 -Prihodi iskazani na AOP 252 - Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme, od 2300. KM, su 1.2% ukupnog prihoda.

1.2. RASHODI

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe. Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2024. godini, iznose: 144991. KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 27180. KM ili 23.1 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 144891. KM, što je 99.9% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju POVEĆANJE za 27080. KM ili 23 %.

R1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći rashodi su na poziciji AOP 224 - Troškovi bruto plata i bruto naknada plata, u iznosu od 86097. KM, što je 59.4% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 6217. KM ili 7.8 %.

R2 -Na drugom mjestu po veličini su rashodi koji su evidentirani na AOP 220 - Nabavna vrijednost prodate robe, u iznosu od: 18460. KM, što je 12.7% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 8266. KM ili 81.1 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini, rashodi koji su evidentirani na, AOP 226 - Troškovi proizvodnih usluga, od: 17104. KM, što je 11.8% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 8048. KM ili 88.9 %.

R4 -Dalje siljedi, AOP 234 - Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa), od: 7648. KM, što je 5.3% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1117. KM ili 17.1 %.

R5 -Rashodi iskazani na, AOP 222 - Troškovi goriva i energije, od: 7151. KM, su 4.9% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1847. KM ili 34.8 %.

R6 -Rashodi iskazani na, AOP 225 - Troškovi ostalih ličnih primanja, od: 3293. KM, su 2.3% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1065. KM ili 47.8 %.

BILANS STANJA

STALNA SREDSTVA

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost raspoložive stalne imovine na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 364289. KM, ispravka vrijednosti je: 128106. KM, što znači da su ova sredstva amortizovana (otpisana) sa 35.2%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 236183. KM, što je u odnosu na 01.01.2024. godine SMANJENJE za 1137. KM.

A1 -Najveća neto vrijednost stalne imovine iskazana je na: AOP 006 - Ostala nematerijalna sredstva od 109883. KM, što je 46.5% ukupnih stalnih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za . KM ili 0 %.

TEKUĆA (OBRтна) SREDSTVA

Tekuća (obrtна) imovina na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 60251. KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2024. godine, POVEĆANJE, za 41967. KM ili 229.5%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 39267.5 KM, imaju koeficijent obrtаja 4.73 i vrijeme vezivanja od 76 dana.

A2 -Najveća tekuća imovina je evidentirana na: AOP 043 - Dati avansi, u iznosu od 36500. KM, što je 60.6% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtаja 10.18 i vrijeme vezivanja od 36 dana.

A3 -Na drugom mjestu je tekuća imovina: AOP 061 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti , u iznosu od 11530. KM, što je 19.1% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtаja 16.22 i vrijeme vezivanja od 22 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za 152. KM ili 1.3 %.

A4 -Na trećem mjestu je tekuća imovina iskazana na: AOP 047 - Kupci u zemlji, u iznosu od 9903. KM, što je 16.4% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtаja 24.55 i vrijeme vezivanja od 15 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za 4670. KM ili 89.2 %.

Zalihe

Zalihe su vrednovane u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 (MRS).

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje (paragraf 10 MRS 2)

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja.

Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže (paragraf 22 MRS 2).

Ukupne zalihe na dan 31.12.2024. godine iznose: 38575. KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 37119. KM ili 25.5 %, imaju koeficijent obrtaja 9.28 i vrijeme vezivanja od 39 dana.

Najveće zalihe nalaze se na AOP 043 - Dati avansi, u iznosu od: 36500. KM, imaju koeficijent obrtaja 10.18 i vrijeme vezivanja od 36 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za 36500. KM ili 0 %.

Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose: 10050. KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 4670. KM ili 88.8 %, imaju koeficijent obrtaja 24.09 i vrijeme vezivanja od 15 dana.

Najveća potraživanja su: AOP 047 - Kupci u zemlji, u iznosu od: 9903. KM, imaju koeficijent obrtaja 24.55 i vrijeme vezivanja od 15 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za 4670. KM ili 89.2 %.

Na drugom mjestu, po veličini, su potraživanja iskazana na: AOP 051 - Potraživanja za više plaćen porez na dobit, u iznosu od 100. KM, imaju koeficijent obrtaja 1858.31 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za . KM ili 0 %.

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Iskazani iznos gotovine i ekvivalenata gotovine u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine, u iznosu: 11530. KM, je POVEĆANJE za 152. KM ili 1.3 %, u odnosu na 01.01.2024. godine, ima koeficijent obrtaja 16.2 i vrijeme vezivanja od 22 dana.

KAPITAL

Kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 273919. KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE 37559. KM ili 15.9 %.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na AOP 103 - Akcijski kapital, u iznosu od: 331084. KM, što je 120.9% ukupnog kapitala

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za . KM ili 0 %.

OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2024. godine, iznose: 22515. KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE za 3271. KM ili 17 %.

O1 -Najveće obaveze evidentirane su na AOP 162 - Obaveze za plate i naknade plata, u iznosu od: 10080. KM, što je 44.8% ukupnih obaveza i 3.4% ukupno raspoložive imovine.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 1. KM ili 0 %.

O2 -Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na AOP 158 - Dobavljači u zemlji, u iznosu od: 5894. KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 147. KM ili 2.4 %.

O3 -Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na AOP 166 - Obaveze za porez na dobit, od: 3971. KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 3281. KM ili 475.5 %.

O4 -Zatim sljedi AOP 164 - Porez na dodatu vrijednost, od: 1655. KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 136. KM ili 9 %.

POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pokazatelji likvidnosti

Stopa TEKUĆE likvidnosti = (tekuća imovina / kratkoročne obaveze) x 100 = 267.6%

Na dan 31.12.2024.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, društvo je imalo 267.6 KM tekućih sredstava, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je 95.01 KM tekućih sredstava. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 181.7%.

Stopa UBRZANE likvidnosti = ((novac + potraživanja) / kratkoročne obaveze) x 100 = 95.85%

Na dan 31.12.2024.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročni obaveza, preduzeće ima 95.85 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je 87.08 KM novčanih sredstava i potraživanja. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 10.1%.

Stopa TRENUTNE likvidnosti = (novac / kratkoročne obaveze) x 100 = 51.21%

Na dan 31.12.2024.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 51.21 KM novčanih sredstava, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 59.12 KM u novčanim sredstvima. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 13.4%.

Pokazatelji zaduženosti

Stopa zaduženosti = (ukupne obaveze / ukupna poslovna imovina) x 100 = 7.6%

Na dan 31.12.2024.godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 7.6% ili sa 22515. KM. 31.12.2023. godine, zaduženost je bila 7.53%. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 0.9%.

Pokazatelji vlastitog finansiranja

Stopa vlastitog finansiranja = (kapital / ukupna imovina) x 100 = 92.4%

Na dan 31.12.2024. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 92.4% ili sa 273919. KM. 31.12.2023. godine, vlastito finansiranje je bila 92.47%. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 0.1%.

Pokazatelji ekonomičnosti

Stopa ekonomičnosti = (ukupan prihod / ukupani rashodi) x 100 = 128.17%

U 2024. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 128.17 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 106.91 KM prihoda. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 19.9%.

Stopa ekonomičnosti prodaje = (poslovni prihodi / poslovni rashodi) x 100 = 126.67%

U 2024. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 126.67 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 106.91 KM poslovnih prihoda. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 18.5%.

Pokazatelji profitabilnosti

Bruto marža profita (gubitka) = (bruto dobit (gubitak) / ukupan prihod) x 100 = 21.98%

U 2024. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 21.98 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 6.46 KM bruto dobiti (gubitka). Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 240.2%.

Bruto marža profita (gubitka) od poslovne aktivnosti = (bruto dobit (gubitak) od poslovne aktivnosti / poslovni prihodi) x 100 = 21.05%

U 2024. godini, za svakih 100 KM poslovnih prihoda, preduzeće je ostvarilo 21.05 KM dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnog prihoda ostvarilo je 6.46 KM bruto dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 225.9%.